

Na osnovu člana 27 stav 1 tačka 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“, br. 2/18, 34/19, 38/20 i 84/22), člana 19 stav 1 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list Crne Gore“, br. 55/16, 2/18, 66/19 i 140/22) i člana 73 stav 1 tačka 2 i tačka 33 Statuta Prijestonice („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ br. 49/18 i 17/21), Skupština Prijestonice, na sjednici održanoj dana, 07.11. 2024. godine, donijela je:

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Član 1

U Odluci o komunalnom redu („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 50/22) u članu 6 dodaje se naziv člana „Uređenje spoljnih djelova zgrada“.

Stav 1 briše se.

Dosadašnji stavovi 2, 3, 4 i 5 postaju stavovi 1, 2, 3 i 4.

Član 2

U članu 15 poslije stava 8 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 8 ovog člana postavljanje murala u Istorijском jezgru Prijestonice moguće je uz prethodnu saglasnost organa državne uprave nadležnog za zaštitu kulturnih dobara.“

Član 3

U članu 19 stav 1 alineja 3 riječ „deponovanje“ zamjenjuje se riječju „odlaganje“.

Član 4

U članu 87 stav 2 briše se.

Član 5

Član 91 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice vršilac komunalne djelatnosti ako:

- 1) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju postavljene ili izgrađene objekte iz člana 3 ove odluke (član 4 stav 3);
- 2) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju postavljene ili izgrađene objekte iz člana 4 stav 2 ove odluke (član 4 stav 4);
- 3) ne vrati javnu površinu u prvobitno stanje prilikom uklanjanja objekta iz člana 3 odnosno člana 4 stav 2 ove odluke (član 4 stav 5);
- 4) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju tablu sa nazivom naselja, ulice, trga (član 17 stav 2);
- 5) ne obavlja poslove održavanja čistoće, zaštite i čuvanja javnih površina i pripadajućeg urbanog mobilijara (član 19 stav 2);
- 6) ne obilježi vidno posude za sakupljanje otpada (član 23 stav 5);
- 7) ne opere i dezinfikuje vozilo poslije transporta komunalnog otpada (član 26);
- 8) ne vodi evidenciju o broju, vrsti i stanju urbanog mobilijara na javnim površinama (član 30 stav 3);
- 9) ne postavi tablu sa obavještenjem o uslovima korišćenja urbanog mobilijara na javnoj površini, ako su za određeni urbani mobilijar predviđeni posebni uslovi korišćenja u pogledu načina i vremena korišćenja (član 31 stav 2);
- 10) postavi tablu sa obavještenjem o uslovima korišćenja urbanog mobilijara bez odobrenja organa za komunalne poslove (član 31 stav 3);
- 11) ne održava redovno javnu zelenu površinu, tako da svojim izgledom uljepšava naselje i služi svrsi za koju je namijenjena (član 36 stav 4);
- 12) ne postavi tablu sa obavještenjem o režimu korišćenja javne zelene površine, ako se za određenu javnu zelenu površinu uspostavlja posebni režim korišćenja (član 36 stav 10);
- 13) postavi tablu sa režimom korišćenja javne zelene površine bez odobrenja organa za komunalne poslove (član 36 stav 11);
- 14) na mjestima na kojima se zbog javnog zelenila ometa vidljivost saobraćaja, javno zelenilo ima visinu preko 0,5 m računajući od nivoa puta (član 37 stav 4);
- 15) na uglovima raskrsnica posadi vegetaciju, čiji je biloški uzrast veći od 0,5 m (član 37 stav 5);
- 16) ne ukloni bolesna stabla, stabla sklona padu i druga stabla na javnim zelenim površinama koja mogu ugroziti bezbjednost ljudi i/ili imovinu odnosno ukloni stablo bez saglasnosti organa za komunalne poslove (član 39 stav 1);
- 17) ne ukloni, bez posebnog odobrenja organa za komunalne poslove, stabla koja su oštećena elementarnim nepogodama, saobraćajnim udesima i sl. (član 39 stav 2);
- 18) prilikom orezivanja drveća, uređivanja travnjaka i obavljanja drugih radova na javnim površinama, ne osigura bezbjednost prolaznika, odnosno da materijal i otpad nastao tim aktivnostima ne ukloni odmah po obavljanom poslu, odnosno površinu ne očisti i ne dovede u prvobitno stanje (član 39 stav 3);
- 19) postavi podzemnu infrastrukturu na javnim zelenim površinama predviđenim za drvoređ i živu ogradu (član 40 stav 3);

- 20) zasadi drvo iznad postojeće podzemne infrastrukture, odnosno na udaljenostima manjim od onih utvrđenih tehničkim propisima (član 40 stav 4);
- 21) vrši presađivanje, uklanjanje ili sadnju novih stabala bez odobrenja organa za komunalne poslove (član 41 stav 2);
- 22) nakon obavljene sadnje iz člana 36 stav 2 ove Odluke, o tome ne obavijesti pismeno organ nadležan za komunalne poslove (član 41 stav 4);
- 23) poklopce na otvorima šahtova i rešetke na otvorima sливника na javnoj površini postavi suprotno članu 44 stav 1 i 2 odluke;
- 24) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju poklopce odnosno rešetke (član 44 stav 3 alineja 1);
- 25) ne zamijeni bez odlaganja dotrajale, oštećene i uklonjene poklopce odnosno rešetke (član 44 stav 3 alineja 2);
- 26) ne ogradi i jasno ne označi otvor šahta odnosno sливника u slučaju iz člana 44 stav 4 ove odluke;
- 27) ne postavi oko otvora šahta odnosno sливnika odgovarajuće prepreke i ne obilježi ih vidljivim znacima za vrijeme izvođenja radova u šahtu odnosno sливniku, odnosno po završetku radova otvor propisno ne zatvori i površinu oko otvora ne dovede u prvobitno stanje (član 44 stav 5);
- 28) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju javnu česmu, fontanu ili protivpožarni hidrant (član 45 stav 4);
- 29) ne zaštititi zatvaranjem i ne održava u estetski urednom stanju stari bunar (član 47 stav 1);
- 30) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju terene koji su izgrađeni odnosno postavljeni na javnoj površini (član 48 stav 1);
- 31) ne postavi na vidnom mjestu tablu sa uputstvima o korišćenju i radnom vremenu terena (član 48 stav 4);
- 32) postavi bez odobrenja organa za komunalne poslove tablu iz člana 48 stav 4 ove odluke (član 48 stav 5);
- 33) ne izvede radove na dovođenju u ispravno stanje raskopane javne površine odmah po završetku radova zbog kojih je raskopana javna površina, a najkasnije u roku određenom u dozvoli za raskopavanje (član 54 stav 2);
- 34) ne postupi u skladu sa članom 41 ove odluke, u slučaju kada je raskopavanjem javne površine došlo do vađenja stabla ili drugog rastinja (član 57);
- 35) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju časovnik, uređaj za mjerjenje spoljne temperature, uređaj za informativno mjerjenje brzine kretanja vozila ili slični uređaj postavljen na javnoj površini (član 62 stav 2);
- 36) postavi jarbol za zastavu na javnoj površini bez odobrenja organa za komunalne poslove (član 63 stav 1);
- 37) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju jarbol za zastavu postavljen na javnoj površini (član 63 stav 2);
- 38) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju postavljenu signalizaciju iz člana 65 stav 1 ove odluke (član 64 stav 3 alineja 2);

- 39) ne ukloni snijeg i led sa površina utvrđenih članom 65 stav 2 alineja 1, 2, 3, i 4 ove odluke;
- 40) ne posipa odgovarajućim materijalom javne saobraćajne površine u zimskim uslovima radi sprečavanja nastanka leda i klizanja, odnosno površine uz dvorede posipa sredstvima koja nemaju deklaraciju o neškodljivosti za stabla (član 68 stav 1);
- 41) ne ukloni posuti materijal sa javnih saobraćajnih površina nakon prestanka zimskih uslova (član 68 stav 2);
- 42) ne odveze sakupljeni snijeg na lokaciju koja je određena za tu namjenu, u slučaju kada količina sakupljenog snijega ometa prolaz pješaka trotoarom i/ili odvijanje saobraćaja na kolovozu (član 70 stav 4);
- 43) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju objekte, uređaje i instalacije javne rasvjete (član 75 stav 1);
- 44) ne održava u urednom stanju uređeno i izgrađeno kupalište na otvorenoj plaži, obali rijeke i jezera (član 78 stav 1);
- 45) ne održava otvorene odvodne kanale na način da se omogući neometan protok atmosferskih voda, naročito u periodu hidrološkog maksimuma (član 79 stav 2);
- 46) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju javni toalet, u skladu sa sanitarnim propisima (član 81 stav 1);
- 47) ne uspostavi evidenciju iz člana 30 ove odluke u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke (član 93).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice vršioca komunalne djelatnosti kaznom u iznosu od 50 eura do 1.000 eura.

Član 6

Član 92 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 10.000 eura kazniće se pravno lice ako:

- 1) postupa suprotno odredbama člana 4 stav 1 i 2 odluke;
- 2) ne vrati javnu odnosno kontaktnu površinu u prvo bitno stanje prilikom uklanjanja objekata iz člana 4 stav 2 ove odluke (član 4 stav 5);
- 3) ukloni, uništi i ošteti objekat iz člana 3 ove odluke za čije održavanje je odgovoran subjekat kome je Prijestonica povjerila poslove održavanja (član 4 stav 6);
- 4) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju spoljne djelove stambene zgrade, poslovne zgrade, pomoćnog objekta odnosno privremenog objekta (član 6 stav 1 i 2);
- 5) ispiše, nacrtava ili oboji grafit, izlijepi plakat, oglas, transparent ili drugi natpis na spoljnim djelovima zgrade odnosno drugog objekta iz člana 6 ove odluke, ili na drugi način naruši izgled fasade (član 6 stav 3);
- 6) ne otkloni oštećenja spoljnih djelova zgrade zbog kojih postoji opasnost po život, zdravlje ili imovinu ljudi (član 7 stav 2);

- 7) ne održava u urednom stanju dvorišta odnosno površine u javnom korišćenju stambenih i/ili poslovih zgrada (član 8 stav 1);
- 8) odlaže predmete i drugo što narušava izgled okoline na površinama oko zgrada (član 8 stav 2);
- 9) ne održava u urednom stanju urbanističke odnosno katastarske parcele koje nijesu privedene namjeni a kontaktne su ili vidljive sa javne površine ili površine u javnom korišćenju (član 8 stav 3);
- 10) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju ograde oko urbanističkih odnosno katastarskih parcela (član 10 stav 2);
- 11) ne ukloni ili ne zamijeni ograde koje narušavaju estetski izgled grada ili, usled oštećenja , predstavljaju opasnost za prolaznike (član 10 stav 3);
- 12) ne istakne natpis sa svojim nazivom pod kojim posluje na fasadi zgrade u kojoj obavlja svoju djelatnost (član 11 stav 1);
- 13) postavi tablu sa natpisom u suprotnosti sa odredbama člana 11 stav 5 i 6 ove odluke;
- 14) postavi natpis bez odobrenja organa nadležnog za komunalne poslove (član 12 stav 1);
- 15) ne održava u estetski urednom, tehnički i funkcionalno ispravnom stanju natpis iz člana 11 stav 1 ove odluke (član 12 stav 4);
- 16) postavi reklamu objekta bez odobrenja nadležnog organa za komunalne poslove (član 13 stav 1);
- 17) ne održava reklamu u estetski urednom, tehnički i funkcionalno ispravnom stanju, te istu ne ukloni u roku od sedam dana od dana isteka odobrenja za postavljanje i površinu na kojoj je bila postavljena ne vrati u prvočitno stanje (član 13 stav 8);
- 18) istakne uvredljiv ili diskriminišući sadržaj na reklami (član 13 stav 9);
- 19) postavi reklamni natpis na staklu bez odobrenja organa nadležnog za komunalne poslove (član 14 stav 2);
- 20) ne održava u estetski urednom stanju reklamni natpis i ne vrši njegovu zamjenu kada se isti ošteti (član 14 stav 6);
- 21) ističe uvredljive ili diskriminišuće sadržaje na reklamnom natpisu (član 14 stav 7);
- 22) postavi mural bez odobrenja organa nadležnog za komunalne poslove (član 15 stav 1);
- 23) ne održava u estetski urednom stanju mural nekomercijalne sadržine, te nakon njegovog uklanjanja površinu na kojoj je bio postavljen ne vrati u prvočitno stanje, odnosno ne uredi (član 15 stav 5);
- 24) na muralu istakne uvredljiv ili diskriminišući sadržaj (član 15 stav 7);
- 25) postavi mural u istorijskom jezgru Prijestonice (član 15 stav 8);
- 26) ne održava estetski urednom i funkcionalnom stanju izlog, odnosno drugu zastakljenu površinu poslovног prostora a koja je vidljiva sa javne površine, (član 16 stav 1);

- 27) ne održava u urednom i čistom stanju izloge, odnosno druge zastakljene površine poslovnog prostora kojem pripadaju, a u kojem se ne obavlja djelatnost (član 16 stav 3);
- 28) drži ambalažu ili skladišti robu u izlogu poslovnog prostora a koji je vidljiv sa javne površine (član 16 stav 4);
- 29) izloži robu izvan izloga, odnosno poslovnog prostora (na ulaznim vratima, prozorima, okvirima izloga ili slično) (član 16 stav 5);
- 30) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju tablu sa nazivom naselja, ulice i trga (član 17 stav 2);
- 31) ne postavi i ne održava uredno pločicu sa brojem (član 17 stav 3);
- 32) samoinicijativno postavi ili mijenja tablu sa nazivom naselja, ulice, trga odnosno broja posebnih ulaza stambenih i poslovnih zgrada(član 17 stav 4);
- 33) postupa suprotno odredbama člana 18;
- 34) ne obavijesti vršioca komunalne djelatnosti iz člana 21 ove odluke o korišćenju objekta, radi pružanja usluga i utvrđivanja naknade za sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog objekta, u roku od sedam dana od početka korišćenja objekta (član 28 stav 1);
- 35) ne obavijesti vršioca komunalne djelatnosti u roku od sedam dana od prestanka korišćenja objekta (član 28 stav 2);
- 36) koristi urbani mobilijar suprotno njegovoj namjeni (član 31 stav 1);
- 37) zauzme javnu površinu deponovanjem građevinskog i drugog materijala, postavljanjem drvenih i metalnih konstrukcija i postavljanjem vozila u svrhu izvođenja građevinskih radova, bez odobrenja organa za komunalne poslove (član 34 stav 1);
- 38) ne ogradi privremeno zauzetu javnu površinu, prilikom izvođenja radova iz člana 34 stava 1 ove odluke (član 34 stav 3);
- 39) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju ogradu iz člana 34 stava 3 ove odluke, postavljenu na javnoj površini ili kontaktnoj površini (član 34 stav 4);
- 40) ne omogući prohodnost trotoara i/ili kolovoza i ne osigura bezbjednost prolaznika odnosno učesnika u saobraćaju, kada se postavljanjem drvenih ili metalnih konstrukcija zauzme trotoar ili kolovoz (član 34 stav 5);
- 41) ne zamijeni oštećene ili dotrajale djelove ograde iz člana 34 stav 3 ove odluke(član 34 stav 6);
- 42) postavi plakate, reklame i reklamne sadržaje na gradilišnoj ogradi (član 34 stav 7);
- 43) ne postupa u skladu sa članom 35 ove odluke;
- 44) prilikom izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije odnosno rušenja objekta, ne čuva postojeću vegetaciju i zemljište na javnoj zelenoj površini i/ili površini u javnom korišćenju na način što postojeću vegetaciju (travnjak, šiblje, drveće i sl.) ne zaštiti za vrijeme trajanja radova a plodni sloj zemlje ne sačuva na gradilištu ili skloni na posebno odlagalište (član 38);

- 45) ne osigura bezbjednost prolaznika, odnosno materijal i otpad nastao tim aktivnostima ne ukloni odmah po obavljenom poslu, odnosno površinu ne očisti i ne dovede u prvobitno stanje prilikom orezivanja drveća, uređivanja travnjaka i obavljanja drugih radova na površini u javnom korišćenju, (član 39 st 3);
- 46) postavi podzemnu infrastrukturu na javnim zelenim površinama predviđenim za drvorede i živu ogradi (član 40 stav 3);
- 47) zasadi drvo na javni zelenim površinama, iznad postojeće podzemne infrastrukture, kao i na udaljenostima manjim od onih utvrđenih tehničkim propisima (član 40 stav 4);
- 48) ne obezbijedi presađivanje zdravih stabala ili sadnju tri nova stabla, kada je to tehnički izvodljivo, za svako posjećeno stablo prilikom izgradnje stambenih i poslovnih objekata, saobraćajne i komunalne infrastrukture (član 41 stav 1);
- 49) vrši presađivanje, uklanjanje ili sadnju novih stabala bez odobrenja organa za komunalne poslove (član 41 stav 2);
- 50) obori ili ukloni drvo sa javne površine odnosno površine u javnom korišćenju bez odobrenja nadležnog organa (član 41 stav 6);
- 51) postupa suprotno zabranama iz člana 42 ove odluke;
- 52) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju fontane postavljene na površinama u javnom korišćenju stambenih i poslovnih zgrada (član 45 stav 6);
- 53) postupa suprotno zabranama iz člana 46 ove Odluke;
- 54) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju teren koji je izgrađen odnosno postavljen na javnoj površini ili kontaktnej površini (član 48 stav 1);
- 55) ne postavi na vidnom mjestu tablu sa uputstvima o korišćenju i radnom vremenu terena (član 48 stav 4);
- 56) tablu iz člana 48 stav 4 ove odluke postavi bez odobrenja organa za komunalne poslove (48 stav 5);
- 57) ne pridržava se uputstava o korišćenju i radnom vremenu terena, odnosno odredbi ove odluke kojima se uređuje održavanje čistoće i zaštita javnih površina (član 48 stav 6);
- 58) ostavi životinjske leševe i nus proizvode životinjskog porijekla na javnim površinama ili prostoru vidljivom sa javne površine (član 49 stav 1);
- 59) ostavi dotrajalo, oštećeno i/ili napušteno vozilo na javnoj površini i površini u javnom korišćenju (član 50 stav 1);
- 60) istovari ogrijevni materijal na javnim saobraćajnim površinama, javnim zelenim i drugim javnim površinama, osim u slučaju iz člana 51 stav 2 ove odluke (član 51 stav 1);
- 61) koristi drugu javnu površinu za istovar ogrijevnog materijala suprotno članu 51 stav 2 ove odluke;
- 62) vrši prekopavanje javne površine bez predhodno pribavljene dozvole nadležnog organa lokalne uprave (član 52 stav 1);

- 63) u slučaju iz člana 53 stav 1 ove odluke, ne obavijesti organ lokalne uprave za vršenje inspekcijskog i/ili komunalnog nadzora najkasnije u roku od 24 časa od nastanka više sile ili kvara i ne podnese pisani zahtjev za izdavanje dozvole za raskopavanje javne površine, sa potrebnom dokumentacijom (član 53 stav 2);
- 64) ne izvede radove na dovođenju u ispravno stanje raskopane javne površine odmah po završetku radova zbog kojih je raskopana javna površina, a najkasnije u roku određenom u dozvoli za raskopavanje (član 54 stav 2);
- 65) prilikom izvođenja radova prekopavanja odnosno rekonstrukcije saobraćajne površine, ne obezbijedi pješačku komunikaciju prema objektima koji se nalaze uz tu saobraćajnu površinu (član 55 stav 2);
- 66) ne postupi u skladu sa članom 41 ove odluke, u slučaju kada je prekopavanjem javne površine došlo do vađenja stabala i drugog rastinja (član 57);
- 67) koristiti javne površine za održavanje sportskih kulturnih i drugih manifestacija bez odobrenja organa za komunalne poslove (član 60 stav 1);
- 68) ne drži u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju postavljene privremene objekte za potrebe manifestacije, i mjesto održavanja manifestacije po završetku manifestacije ne dovede u prвobitno stanje bez odlaganja, a najkasnije u roku utvrđenim odobrenjem (član 60 stav 5);
- 69) za vrijeme trajanja manifestacije na kojoj se očekuje više od 250 učesnika, ne obezbijedi postavljanje kanti za odlaganje otpada, u skladu sa Pravilnikom, te iste ne ukloni odmah nakon završene manifestacije (član 60 stav 6);
- 70) ne obezbijedi sanitarnu, tehničku i higijensku ispravnost odnosno urednost, čistoću i funkcionalnost pokretnog toaleta za vrijeme trajanja manifestacije (član 60 stav 8);
- 71) ne održava jarbol za zastavu (član 63 stav 4);
- 72) postavi bez odobrenja organa za komunalne poslove turističku ili drugu obavještajnu signalizaciju na javnim i kontaktnim površinama kao i na stubovima javne rasvjete (član 64 st. 1);
- 73) ne održava u estetski urednom i funkcionalno ispravnom stanju postavljenu signalizaciju iz člana 64 stava 1 ove odluke (član 64 stav 3 alineja 1);
- 74) ne ukloni snijeg i led sa površina u javnom korišćenju utvrđenih članom 65 stav 2 alineja 4, 5, 6, 7 i 8 ove odluke (član 65 stav 1);
- 75) postupa suprotno odredbama člana 69 Odluke;
- 76) ne ukloni ledenice sa krova i drugih spoljnih djelova zgrade koja se graniči sa javnom površinom ili površinom u javnom korišćenju (član 71 stav 1);
- 77) u slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade blagovremeno ne postavi oznake upozorenja na opasnost od pada ledenica kao i odgovarajuću barijeru radi obilaženja ugroženih djelova površine iz člana 71 stav 1 ove odluke (član 71 stav 4);
- 78) ne postupi po rješenju o ograničavanju parkiranja na parking mjestima uz kolovoz za vrijeme trajanja sniježnih padavina (član 73 stav 1);
- 79) bespravno se priključi na objekte i/ili instalacije javne rasvjete (član 76);

- 80) ne održava u urednom stanju uređeno i izgrađeno kupalište na otvorenoj plaži, obali rijeke i jezera (član 78 stav 1);
- 81) ne održava u estestki urednom i funkcionalno ispravnom stanju privremeni objekat na uređenom i izgrađenom kupalištu (član 78 stav 4);
- 82) pregradi i/ili zatrpa otvoreni odvodni kanal (član 80);
- 83) oštećuju inventar ili pribor javnog toaleta (član 82);
- 84) naruši komunalni red stvaranjem buke upotrebom mehaničkih uređaja i uređaja i opreme za hlađenje/grijanje odnosno ventilacije iz ugostiteljskih objekata i objekata stambene i stambeno-poslovne namjene, suprotno odredbama Zakona (član 83 stav 1);
- 85) izvodi građevinske radove u neposrednoj blizini objekata namijenjenih stanovanju, u periodu od 22.00h do 06.00h narednog dana (član 84 stav 1);
- 86) drži stoku i perad suprotno odredbama člana 85 Odluke;
- 87) postupa suprotno odredbama člana 86;
- 88) ne drže u čistom stanju štale, obore i živinarnike (član 87);
- 89) pusti stoku i perad na ulicama stazama i šetalištima pijacama (osim na stočnoj pijaci) parkinzima i drugim javnim površinama (član 88);

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 50 eura do 1.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 3.000 eura.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi“.

Broj: 02-016/24-2423

Cetinje, 07.11.2024. godine

SKUPŠTINA PRIJESTONICE CETINJE

PREDSJEDNICA

Milena Vujović